

SIBENIK, 5. LIPNJA 1963.  
BROJ 559 GODINA XII  
List izlazi svake srijede • Uređuje redakcijski kolegij • Glavni i odgovorni urednik — NIKOLA BEGO • Uredništvo: Sibenik, Ul. Jelke Bučić 5 • Telefon uredništva 25-62 • Ručkopisi se ne vraćaju

# šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPĆINE ŠIBENIK

Cijena 20 dinara • Izdavač: Novinsko-izdavačko poduzeće »Štampa« Sibenik • Direktor MARKO JURKOVIĆ • Mjesečna pretplata za FNRJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara • Tekući račun: Komunalna banka Sibenik 435-11-8 • Telefon štamparije 22-28 i 29-59

Nakon izbora za općinske odbornike

## Konstituirana nova Općinska skupština

Izvršen izbor zastupnika u vijeće Savezne i Republičke skupštine - Za predsjednika Općinske skupštine izabran inž. Zvone Jurišić, a za njegova zamjenika Jakov Grubišić

U ponedjeljak 3. o. mj. u dvorani društvenog doma održana je konstituirajuća sjednica Općinske skupštine šibenske općine. Nakon što je izvršena verifikacija mandata odbornika, izabranih na izborima od 26. i 28. svibnja, članovi četiriju vijeća dali su svečanu izjavu, a zatim se pristupilo izboru predsjedatelja općinskog vijeća i vijeća radnih zajednica. Za predsjedatelja Općinskog vijeća izabran je Nikica Bujas, Privrednog vijeća Ivo Batinić, Kulturno-prosvjetnog vijeća Sime Guberina, dok je za predsjedatelja Socijalno-zdravstvenog vijeća izabran Ljudevit Šira.


Zakonski propisanim većinom ne šibenski izabran je inž. Zvonimir Jurišić, dosadašnji predsjednik Općinske skupštine općine NO-a, a za njegovog

zamjenika Jakov Grubišić, dosadašnji potpredsjednik NO-a šibenske općine. Za predsjednika Komisije za izbore i imenovanja, koju sačinjava 11 članova, izabran je Petar Škarica.

Na drugoj izbornoj sjednici izabrani su članovi nove Kotarske skupštine kotara Split. To su inž. Zvone Jurišić, Paško Periša, Josip Ninić, Danica Tomićić, Anda Sarajlić, Jevrosima Vidak, Sime Karadžole, Svetozar Mandić, Ljudevit Šira i prof. Živko Bjelanović.

Nakon ovoga prišlo se izboru zastupnika u vijeća radnih zajednica Saveza i Republičke skupštine, koji su predloženi na osnovu kandidatura radnih ljudi. Novim poslanicima Savezne skupštine postali su u Privredno vijeće Tomislav Krnić u Kulturno-prosvjetno vijeće Nikola Sekulić, u Socijalno-zdravstveno vijeće Čiro Milutin, a u Organizaciono-političko vijeće Jovo Mudrinić, dok su zastupnicima u ista tijela Sabora SR Hrvatske postali u Privredno vijeće Stipe Baljkas, u Kulturno-prosvjetno vijeće Antica Sandrić, u Socijalno-zdravstveno vijeće dr. Oskar Lučev a u Organizaciono-političko vijeće Zora Obratov. Također su potvrđene kandidature Jove Ugrčić u Savezno vijeće narodne skupštine, te Zvone Jurišića i Smiljane Karadžole u Republičko vijeće Sabora SRH, u kojima će se građani izjasniti neposredno na izborima, koji će se održati 16. lipnja ove godine.

Treća sjednica imala je radni karakter i na njoj je doneseno više odluka i rješenja. Između ostalih prihvaćena je odluka o ukidanju ranije odluke o osnivanju Fonda za društveni standard, kao i rješenje kojim se A. Bujas razrješuje dužnosti načelnika Odjela za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, zbog odlaska na novu dužnost, te rješenje o postavljenju Sime Paića, dosadašnjeg potpredsjednika NO-a za novog načelnika istog odjela.



Pogled na Šibenik

## Prva sjednica Općinske skupštine Knin

Novoizabrana Skupština općine Knin sastala se 3. juna prvi put i održala konstituirajuću sjednicu, pod predsjedanjem dobnog predsjednika Ilije Bjeđovića, odbornika iz Mokrog Polja.

Po verifikaciji mandata, članovi Općinske skupštine dali su svečanu izjavu, a zatim za predsjednika Skupštine izabrali odbornika Mirka Sinobada, dosadašnjeg predsjednika NO općine Knin.

U nastavku rada prve sjednice članovi Skupštine pristupili su izboru zastupnika u Sabor SR Hrvatske, poslanika u Saveznu skupštinu i svojih predstavnika u Kotarsku skupštinu.

U Republičko vijeće Sabora izabran je Dušan Širbac, u Privredno vijeće Mirko Sinobad, u Socijalno-zdravstveno vijeće Tode Čuruvija, u Kulturno-prosvjetno vijeće Paško Paić, a u Organizaciono-političko vijeće Nada Marić.

Za Savezno vijeće Savezne skupštine izabran je Jovo Ugrčić, u Privredno vijeće Tomislav Krnić, u Kulturno-prosvjetno vijeće Nikola Sekulić, u Socijalno-zdravstveno vijeće Čiro Milutin, a u Organizaciono-političko vijeće Jovo Mudrinić.

Za članove Skupštine kotara Split izabrani su: Mirko Sinobad, Petar Živković, Iva Lošić, Branko Sinobad, Krste Radulović i Jela Bjedov. (m)

## Izbori u drniškoj općini

Za Općinsko vijeće glasalo 89, a Vijeće radnih zajednica 92 posto

Evo nekoliko podataka o izborima u drniškoj općini. U biracke spisnike za izbor odbornika u Općinsko vijeće bilo je upisano 22.486 glasača, od toga 11.938 žena. Glasalo je 20.000 birača ili 89,03 posto.

Općinsko vijeće od 56 članova predstavljat će ovi izabrani kandidati: Bačić Jakov, Baković Ivan, Bandalo Branko, Beader Nikola, Begonja Ante, Bešević Jovan, Bodrožić Stevo, Božić Radoja Nikola, Brkulj Stipe Bulat Dušan, Buzov Mate, Čatlak Jakov, Čupić Stipe, Čular Paško, Duvančić Ante, Galić Jovo, Goretta Ivan, Grabić Ivan, Janković Vlade, Kardov Drago, Kero Marko, Knežević Bogoljub, Kosor Josip, Košić Ante, Lilić Boško, Manojlović Petar Marjanović Božo, Melvan Marko, Mešin Božo, Nikelić Luka Miletić Dušan, Miličević Marija, Mišković Mirko, Mrčela Marko, Mudrinić Jovo, Njegić Vlade, Pamuković Ivica, Pauk Jure, Pavlič Milena, Pokrovac Marko, Rajčić Petar, Rajčić Sime, Reljić Smiljan, Sarić Petar, Slamić Ante, Sunara Jure, Šain Jovanka, Segulj Ljubo, Simac Mate, Škarica Ivan, Šturmaz Krste, Štrkalj Ante, Vestić Petar, Vlačić Paško i Zrile Branko.

U ovo vijeće izabrane su 3 žene, a 20 kandidata već je obavljalo odborničke dužnosti što znači da Općinsko vijeće čini 64,25 posto novih odbornika.

Za izbor odbornika u Vijeće radnih zajednica u biracke spisnike bilo je uneseno 11.035 birača, od toga 5.034 žena. Glasalo je 10.212 birača ili 92,54 posto.

U Vijeće radnih zajednica izabrano su 44 kandidata među kojima je 11 žena. U ovo vijeće ponovo je izabrano samo 7 starijih odbornika.

### U KNINU OSNOVAN OPĆINSKI ODBOR SINDIKATA RADNIKA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Na skupu članova izvršnih odbora sindikalnih podružnica prosvjetnih i zdravstvenih radnika, Narodne i Komunalne banke i drugih javnih i društvenih službi u kojima je okupljeno preko 700 članova, formiran je Općinski odbor Sindikata radnika društvenih djelatnosti.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su Vitomir Sunko, član republičkog odbora i Saveza Traživuk, predsjednik Općinskog sindikalnog vijeća. (m)



Novi stambeni blok na Baldekinu

## PETI PLENUM CK SKJ

Burna previranja u svijetu poslije drugog svjetskog rata karakterizira pored ostalog, pojavu niza socijalističkih i velikog broja novooslobođenih zemalja ispod kolonijalnog jarma, koje intenzivno traže svoje puteve razvoja. Njih prati i snažan revolucionarni razvoj nauke, tehnike i tehnologije proizvođačke, koji je dao takve ogromne sile kao što su atomska energija i učinio neprihvatljivim rat kao oblik rješavanja spornih međunarodnih pitanja. Ova kretanja prati i porast svijesti, da su mir i mirni razvitak čovječanstva uslov za opstanak civilizacije, za uspješan razvoj socijalizma i progresa uopće. To pruža nove perspektive i nove mogućnosti u borbi za mir i socijalizam ali istovremeno traži i nove zajedničke napore svih progresivnih snaga da se takvi procesi nastave, dalje razvijaju i prodube.

U takvim uslovima ogromno raste značaj jedinstva progresivnih snaga i širenje svijesti, da je dalji uspješni razvoj čovječanstva moguće ostvariti jedino kroz borbu za mir i uz njihovo aktivno učešće. Peti plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije je jedinstva progresivnih snaga i širenje svijesti, jedinstvo uspješno ostvari na principima poštovanja ravnopravnosti u međunarodnim odnosima i specifičnih puteva i oblika borbe u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Napredni pokreti u svijetu su usvojili takvu politiku, ali se njoj suprotstavljaju konzervativne snage kako u redovima buržoazije tako i u međunarodnom radničkom pokretu. Na čelu takvih strujanja u socijalističkom pokretu našlo se rukovodstvo kineskih komunisti. Ono se objektivno zalaze za rat, polazeći od svoje ljudske premoći za nametanje svojih koncepcija i oblika borbe drugim pokretima. Nastavljajući staru birokratsku-staljinšku praksu, da su stvoreni uslovi da se takvo ksu u odnosu na socijalističke pokrete i unutar njih, koja sputava napredne snage i pruža argumente reakcionarnim snagama za vođenje hladnog rata, oko nanosi ozbiljne udarce borbi za mir i socijalizma i jedinstvu naprednih snaga.

Većina socijalističkih pokreta, svjesna štetnosti ovakvih stavova, pošla je putem borbe za mir i međunarodne saradnje putem ostvarivanja jedinstva socijalističkih i naprednih snaga na osnovama ravnopravnosti, razumijevanja i međusobne drugarske saradnje i konstruktivne kritike. Otuda porast bijesa kineskih vođa i drugih iztomišljenika, koji se u porno bore protiv takvog puta i koji se u toj borbi ne ustežu da primijene najgnusnije metode laži i kleveta. I kao što to uvijek biva, sudci bar po onom dijelu ljudske historije koju poznajemo, borba protiv progresa, mira i naprednih stremjenja vodi se i ovog puta lažima, klevetama, podmetanjima, pritiskom, zveckanjem oružja. I tu nema ničeg čudnog što su se »borci« za rat našli i po ciljevima i po metodama na istim pozicijama, bez obzira

na svoje klasne i druge interese. Borba protiv naprednih ideja ne može se voditi principijelno, kao što se ni borba za solidarnost i jedinstvo naprednih pokreta ne može voditi putem nametanja staveva i hegemonizma. Razumljivo je i što se oštrica borbe u tom slučaju okreće upravo onima koji su dosljedni u upornosti u borbi za mir, socijalizam i progresivni razvitak čovječanstva.

Peti plenum CK SKJ je, još jednom pokazao, da mi nismo i ne možemo biti nezainteresirani i neutralni kada se radi o pitanjima mira i mira, borbi naprednih i progresivnih snaga, radničkih pokreta (ako su to uistini) kada se radi o ovim pitanjima. Savez komunista Jugoslavije i naša zemlja, koji su se razvili kroz revolucionarnu borbu i neprekidno davali svoj doprinos borbi za socijalizam, progres, mir i bolje odnose među narodima, još jednom su svjesni svog internacionalističkog duga. Konstatirajući to na Petom plenumu CK SKJ još jednom je istakao potrebu da pomognemo borbu naprednih snaga u svim dijelovima svijeta i na svim područjima društvene aktivnosti.

Borba za pružanje pomoći i podrške snagama u socijalističkom pokretu i naprednom radničkom pokretu uopće, posebno u borbi za mir i socijalizam, za jačanje jedinstva socijalističkih i naprednih snaga, za ravnopravne međusobne odnose, razumijevanje i drugarsku pomoć — ostaju i dalje naš odgovoran zadatak.

Produbljivanje međusobnih odnosa, bolje upoznavanje prilika i uslova, iskustva i napora pokreta i dalje iznalaženje novih oblika saradnje sa radničkim i socijalističkim partijama, društveno-političkim i sindikalnim organizacijama Zapadne Evrope i Latinske Amerike dobijaju još više na značaju i aktuelnosti. Podrška i pomoć oslobodilačkim i antikolonijalnim pokretima, razvijanje i produbljivanje saradnje i međusobnih odnosa sa novooslobođenim zemljama i puna podrška njihovoj borbi za brže ekonomske i političke osamostaljenje, ostaje i dalje značajno područje naše aktivnosti, kao i dalji napor na razvijanju saradnje sa zemljama Zapada na principima miroljubive aktivne koegzistencije.

Ovi zadaci znače nastavljavanje naše prakse koja je dala vidne rezultate. Oni nam nameću potrebu: svestranijeg proučavanja svjetskih procesa i upoznavanja sa prilikama i zadacima radničkih pokreta u borbi za mir i socijalizam; upoznavanje naših ljudi sa svim ovim zbivanjima i našim zadacima koji na tom planu predstoje i za jačanje idejnog i političkog jedinstva naših radnih ljudi u borbi za ostvarenje ovih zadataka.

Referat druga Tita i zaključci Plenuma bit će nov podstrek da se upoznamo više s ovim problemima i kažemo svoje mišljenje o njima. Otuda je potrebno da se s materijalima Plenuma pažljivo i svestrano upoznajemo svi naši ljudi, a posebno članovi Saveza komunista.



Cesti su susreti mladića u uniformama s omladinom u građanstvu i pionirima. Tačnije: na radnim akcijama, zajedničkim priredbama, sportskim takmicenjima i izletima, u toku posjeta kasarnama i školama, na zabavama u domovima i klubovima, — vojnici i pitomci vojnih škola i akademija provode mnoge časove zajedno s omladinom iz građanstva i pionirima što sve skupa doprinosi zbližavanju mladih, sticanju novih poznanstava i razmjeni iskustava. Na slici: Učenici jedne osnovne škole u posjeti našim pilotima.

## Skradinske sličice

Skradin, kao more pred njim, miran. Nema vreće jutarnje po ulicama, neobično čistim, betoniranim, asfaltiranim pomalo. Do trajanja općine rekoše, bilo je više ljudi, neki s poslom, neki tek onako da se »centar« obide. Nitko ne jadrkuje za općinom i njenih trideset službenika, ali nam u Mjesnom uredu, gdje rade samo četvorica, rekoše da je posla mnogo.

Nekad čuven gradić, Skradina, reklo bi se, pomalo miruje u jutru osunčanom. Ali ne miruju njegovi ljudi, ranoranioci, u bašti neki, u ured poneki, pa u tvornicu, u prodavaonice što ih je velik broj, u školu. A o njoj, toj skradinskoj osnovnoj školi, mnogo ima toga da se kaže. Mnogo da se napiše, možda čitava jedna reportaža, sasvim obična i ne takva u istu mah.

Tako vele na više mjesta u Skradinu.

Navratila smo do te škole smještene u centru mjesta, mimohodili se s učenicima, i u »bornicu« upali »tačno za vrijeme pauze. Tu sretosmo i nastavnika Trifuna Erora, simpatičnog, srdačnog čovjeka, što

### • Zabilježeno na putu •

malim Skradinjanima predaje ikoni odgoj.

Tu, zapravo, i počinje priča o skradinskoj osnovnoj školi. Tu počinje mala, istinita (nenapisana) reportaža o tome kako je jedan nastavnik likovnog odgoja počeo učeničkoj zadruzi davati smisao, i kako je taj smisao, pored ostalog, (upravo tako!) donio i nešto para.

Naime, učenici prave razne reljefe, intarzije i druge stvari sve sitnice neke, iako to nisu, uče se tako, i školi privređuju ono čega ona ponajmanje ima. Zapravo, o novcima i nije riječ, jer to i nije ono glavno, najvažnije, više je govor o snalažljivosti jednog nastavnika i ljudoavi što ju je probudio kod učenika prema nečemu — do tada nepoznatom. Pa tko vidi, ima sreću da vidi, te male lijepe stvari, taj portret u intarziji Ive Andrića i reljef — bistu L. L. Ribara, kimnut će glavom i zahvaliti svima, i daciama i drugu Trifunu.

Netko reče, zaboravih već tko, da se u Skradinu život propinje na tri punkta: Osnovna škola — poljoprivredna zadruga — tvornica tankostijenih opeka i vapna. Rekoše, ponovite to, sasvim ozbiljno.

Pa tako, zaputismo do skradinske poljoprivredne zadruge. I prije smo čuli, više puta, dosta lijepih riječi o njoj. Mnogo više, mnogo prema drugima u našem kraju. A tamo zatekosmo tajnika zadruge, Josu Pajića, čovjeka od riječi, što odmah ponudi »sjednite«, pa počesmo malo pomalo da zapitkujemo, u toj kancelariji što se odvija jednostavno doima, jednako kao i naš sugovornik ni sredovječan čovjek, još mlad, pa uz to nasmijan. Učini nam se da ga već otprije poznamo.

Reče on: Vidite, zabilježite to, mi smo zasadili 12 tisuća komada maraske, nismo pogriješili, dobro je to, tisuću ih već daje plodove. A to je para, jer prošle godine ubrasmo 18 tisuća kilograma ploda, dobre vrste. Rekoh već, nismo pogriješili, pa se malo i otresosmo, jer, zabilježite to, već uskoro iskrčit ćemo još trideset hektara i zasaditi kvalitetnu sortu maraske. Ali, ne samo to, jer imamo i šesnaest hektara vinograda, našeg, vlastitog, investirano je u sve to oko 33 milijuna dinara, trećinu zadružnog novca, sve para što novi novac daje.

Ispruči nam to Josu, pa podosmo dalje, put tvornice, što je dimnjak u nebo digla, pa se sepuri nad Skradinom kao prava ljepotica, koju se nekako dugo biralo i isto tako dugo čekalo. Jer, trebala je biti nešto drugo, ali novce jela, a novih ne donosila, pa je s novih 280 milijuna dinara, društvenih dinara, počela pred nekoliko mjeseci opeku izbacivati, a kreč će tamo, ili već, u srpnju. Ove godine, naravno. Pa iako u njoj kruh svoj dobiva sto osoba (i mnogo i malo u istu mah), sve je to počeo

tak, jer treba da se vidi mnogo toga, kao, recimo, kvalitet, rentabilitet, plasman. A, čini se, sve će biti u redu, pa su Skradinjanima pomalo i ponosni na taj svoj visoki dimnjak, prvi u tom pasivnom kraju, gdje je mnogo duša, a malo škrte i opore zemlje što znoj iao kišu upija, a malo daje.

Izrasla tako tvornica koja se zove imenom heroja »Pavla Pap-Silje, iznikla kraj Krke, tisuću pedlja udaljena od poznatog slapa, Skradinskog buka, od koga ništa nema, tek neka nečujna jeka. Valjda ta cesta zaglubi negdje u udolinu. Jer, o turizmu ovdje i ne pričaju. Turističko društvo imaju i nemaju, malo radi pa se malo i postiže. Da nije ono odmarališta Crvenog križa zagrebačke općine Trnje i odmarališta ZET-a, malo bi toga bilo. A moglo bi biti.


Jer, plaža i jest lijepa, i na njoj šest kabina (zacijelo maio) i u ljetu bife, da se kupači rashlade, poslije sunca i mora koje i nije tako slano, jer ga Krka razvodni svojim nečujnim tokom u veliko more. A ona; tko dođe, jer Skradinjanima nemaju još sluha da nekoga pozovu, imati će i pedesetak ležaja u kućnoj radinosti.

Skradin, miran gradić na utoku rijeke Krke u more gleda na tvornički dimnjak i zaboravlja da je ispred njega more. Da je uz njega Krka, u stvari njegova rijeka, i jedan lijep, jedinstven slap za koji znaju svi os novnoškolci ove drage zemlje od Triglava do Đevdlije. Ne

čekaju pare sa strane, ali tako može da se učini, jer uraditi nešto ne znači imati milijune što kapnu kao investicije sa ove ili one strane.

Da se uredi mjesto treba na to i čekati, jer se može, ako se hoće i samodoprinos za uništavanje muha usvojiti na nekom sazvanom sastanku, kao što je to uradilo jedno mjesto par kilometara udaljeno od Skradina, jedno mjesto u kojem dnevno u tri duge i kratka ljetna mjeseca nabiva tri tisuće gostiju. A mjesto i nema više stanovnika. edmkdaqrm ,dač

Pa kad se ukrasmo na brodić što vezuje Skradin sa Sibenikom, još jednom izadosmo na palubu da pozdravimo taj tujpi stari i nekad čuveni gradić. I sjetismo se kako jedan naš domaći stručnjak reče da lijepa Krka teče nekud po strani. No, možda to i nije fetko rekao. Što uraditi, ako je to dojam jednog posjetioca koji je u svojim mislima odnio jedno neodgonetno pitanje i jednu sasvim običnu želju. Da se Skradin osvrne na Slapove što pomalo šume za ništa. (B)



Slapovi Krke

### Društveno-ekonomske teme

# Uputstvo o raspodjeli i neposredni zadaci

Novo Uputstvo o raspodjeli čistog prihoda, koje je nedavno usvojilo Savezno izvršno vijeće, donijeto je u uslovi normalnijeg privrednog kretanja no što je to bio slučaj s Uputstvom iz 1961. godine. U prošloj godini došlo je do oživljavanja privredne dinamike. Povećala se stopa porasta, i proizvodnje i produktivnosti rada. Ispoljilo se skladnije kretanje odnosa sredstava za neposrednu potrošnju i rezultata rada i znatno je popravljen materijalni položaj radnika s najnižim i niskim primanjima. Ali u tim uslovima došlo su do izražaja i neke slabosti općih mjerila u mehanizmu raspodjele čistog prihoda.

To je nametnulo i potrebu donošenja novog Uputstva o raspodjeli čistog prihoda, koje daje samo načela a ne i jedinstvena mjerila za raspodjelu. Ono ne ulazi u probleme prethodne raspodjele ni u konkretnu raspodjelu ličnih dohodaka, već daje načelne postavke za izdvajanje mase sredstava za lične dohotke i opću potrošnju u zavisnosti od produktivnosti rada i poslovnih rezultata.

Prema tome, Uputstvo karakteriše napuštanje općih mjerila za raspodjelu, koja su ranije data, jer se jedinstveni obrazac za raspodjelu pokazao neprijemljiv za različite situacije u kojima se nalaze pojedine radne organizacije i za različite uslove privređivanja. Njihova primjena bila je ostavljena subjektivnoj ocjeni radnih organizacija i komisijama za raspodjelu, što je učinilo da se radne organizacije nisu upuštale u ekonomske analize svoje raspodjele, a komisije su ili kruto primjenjivale opća mjerila ili su na sebe uzele pravo da cijelu radnu privrednu politiku radne organizacije i time prisvojile pravo općeg privrednog razvoja.

Zbog takvih sličnih slabosti novo Uputstvo predviđa napuštanje općih mjerila, ali to ne znači i slabljenje društvenog utjecaja na unutrašnju raspodjelu u radnim organizacijama. Jer Uputstvo priznaje činjenicu da je raspodjela čistog prihoda samoupravno pravo radnih organizacija i da je provede na osnovu svojih samoupravnih akata, instrumentata raspodjele i konkretnih odluka organa radničkog upravljanja. U skladu s tim,

Uputstvo sadrži i odredbe o tome, da radne organizacije svojim pravilnicima provode politiku raspodjele čistog prihoda; prate rezultate proizvodnje i produktivnosti rada; usklađuju raspodjelu sa proizvodnim rezultatima i sl. Da je također opća norma poslovnog uspjeha i načelo za izdvajanje u fondove i obavezuje privredne organizacije da svoju raspodjelu zasnivaju na analizi vlastite produktivnosti rada i poslovnih rezultata. Ono preporučuje i dogovaranje privrednih organizacija o jedinstvenim pokazateljima za praćenje rezultata rada i saradnju sa društvenim faktorima i unosi izmjene u pogledu načina rada i ovlaštenja komisija osnovanih Zakonom. Općinske komisije dobijaju statut organa Općinske skupštine, koje neposredno ili preko vijeća radnih zajednica provode opći

## Otkriće spomen ploče u povodu osnivanja Primorske čete

Na prilazu Vodica u nedjelju 9. o. m. održat će se svečanost u povodu osnivanja Primorske čete. Tom prilikom otkrit će se spomen-ploča poginulim borcima ove partizanske jedinice, koja je u Dugi kod Putičanja osnovana krajem svibnja 1942. od boraca iz Vodica, Tribunja, Zatonu, Prvica i Murtera kao i drugih mjesta sa područja srednje Dalmacije. Njen prvi komandant bio je Drago Živković, sada kapetan bojnog broda JRM. Osim brojnih akcija i direktnih napada na neprijateljske garnizone, Primorska četa je služila za popunu drugih partizanskih jedinica borcima iz Dalmacije.

Ovoj svečanosti prisustvovat će bivši borci i rukovodioci Primorske čete, članovi boračkih i društveno - političkih organizacija šibenske komune, te stanovnici Vodica i okolnih mjesta.

## Sjednica nove Skupštine drniške općine

U velikoj dvorani Općinskog suda u Drnišu najstariji općinski odbornik Luka Supić otvorio je prošlog ponedjeljka prvu, konstituirajuću sjednicu Općinske skupštine koju sačinjava 56 odbornika Općinskog vijeća i 44 odbornika Vijeća radnih zajednica. Prvoj sjednici prisustvovalo je od 100 općinskih odbornika 98.

Verificirani su mandati svih članova Općinske skupštine, a zatim su odbornici dali svečanu obavezu.

Prijedlog deseterice općinskih odbornika, da se Smiljan Reljić, dosadašnji predsjednik Narodnog odbora općine, izabere za predsjednika Općinske skupštine, pročitao je u njihovo ime Jovo Galić. Kada su izvršeni izbori, konstatirano je da je za taj prijedlog glasalo 84, a protiv 14 odbornika.

Zahvalivši se na ukazanom povjerenju, Smiljan Reljić je nastavio daljim predsjedanjem skupštine. Na zajedničkoj sjednici izabrane Komisija za izbor i imenovanja od 9 članova, Komisija za društveni nadzor, Komisija za molbe i pritužbe i Mandatno - imunitetna ko-

misija od po 7 članova. Do donošenja novog Statuta općine i drugih propisa, donesen je zaključak o nastavku rada savjeta, organa Općinske skupštine. Po završenom radu konstituirajuće sjednice, poslije kraćeg odmora, održana je druga sjednica Općinske skupštine na kojoj su na prijedlog Sime Duila za članove Kotarske skupštine Splitske izabrani odbornici Ante Barišić, Rafael Bukarica, Marija Džaja, Jovo Galić i Luka Mikelić. Na kraju druge sjednice izabrani su zastupnici za Republičko vijeće i Vijeće radnih zajednica Sabora SRH te poslanci u vijeća Savezne skupštine, o kojima će građani 16. juna izraziti svoju volju neposredno. (2)

Povodom zatvaranja šibenskog kazališta

# U duhu realnih mogućnosti

Dugo sam razmišljao o tome da li je potrebno, nakon »nekrologa« u povodu zatvaranja Šibenskog kazališta, koji je objavljen u posljednjem broju »Šibenskog lista«, ista više o tom pitanju pisati. Pa ipak na kraju odlučih da treba i to isključivo s obzirom da se drug — b — poziva na aktuelan momenat — kada se posebno ističe potreba borbe protiv negativnih pojava u našem kulturnom životu. Naime, prema onome što je napisano mogao bi netko zaključiti da su forumi koji su raspravljali o obustavi rada Narodnog kazališta donijeli odluku koja znači negativnu pojavu u našem kulturnom životu.

Ne znam čemu je i kome više potrebno raspravljati o odluci koja je definitivna i otkud »u svemu tome ipak nešto nije u redu« kad su zaključili foruma koji su donijeli odluku o obustavi rada, koliko ja pamtim, jasno izkazani u tri navrata i u našem listu. Ako je ono što je bilo jasno utvrđeno pomutno, uistinu naopako interpretiran, dio mog izvještaja sa sjednice Savjeta za kulturu NO kotara Split, onda umjesto ikakva objašnjenja i opovrgavanja upućujem zainteresirane na izjave koje sam o pitanju obustave rada našeg kazališta, kao predsjednik Savjeta za kulturu, dao

krajem mjeseca marta Radio-televiziji Zagreb, »Vjesniku«, 10. IV 1963. »Šibenskom listu« i 20. IV 1963. (pismeno) Savjetu za kulturu NO kotara Split — Referat za kulturu i visokoškolske ustanove.

Spomenutim izjavama želim ipak, izazvan člankom druga — b —, dodati još i ovo.

Sasvim je tačno da je nedostatak sredstava postavio ove godine na dnevni red pitanje obustave rada profesionalnog ansambla Narodnog kazališta, ali je činjenica i to da nema dovoljno sredstava i za, recimo, rad škola, Radničkog sveučilišta itd. pa ipak nikome nije palo napamet da raspravlja o njihovom opstanku.

Nitko i nikada nije osporavao zasluge Narodnog kazališta Šibenik za odgoj kazališne publike i za kulturu našeg grada uopće, ali trebalo bi biti dogadaja i vremena u kojem živimo pa tvrditi kako je kazalište nezamjenjivo i kako »sve ono što je zamišljeno kao naknada neće moći ni približno da kopenzira gubitak«. A zar se, druže — b —, može uopće zamisliti mrtviji kazališni život (u smislu dramskih izvedbi) od ovoga u 1963. godini u kojoj će se za takvu vrst aktivnosti utrošiti samo do 1. IX 34.000.000 dinara?!

Da li bogat i raznovrstan program u povodu Dana mladosti, kvalitete kulturno — umjetničke programe školske onladine, neke manifestacije Doma JNA, RKUD »Kolo« itd. treba odbaciti samo zato jer ih izvode amateri, jer ne iziskuju mnogo sredstava i jer okupljaju na hiljade gledalaca?! Primjer sa filmom »Grieh ljubavi« nije ni mjestu jer se zaboravlja da su naše filmove i u najkulturnijim našim centrima gleda u prosjeku daleko više gledalaca nego u Šibeniku i pored toga što tamo već preko 100 godina djeluje nekoliko profesionalnih kazališta.

Odbacimo sentiment i sve ono što uz to pripada i reagirajmo u duhu vremena, naših potreba i realne stvarnosti.

Ivo Livaković

## DVA ZAPAZENA PREDAVANJA

U organizaciji Doma JNA u Kninu, pedagoški savjetnik Ivan Lerik, direktor eksperimentalne gimnazije u Zrenjaninu, za vrijeme dvodnevnog boravka u Kninu održao je dva zapažena predavanja o umjetnosti i estetici.

## PRIGODNA IZLOZBA

Povodom Mjeseca sigurnosti u saobraćaju, pored ostalih akcija, u Kninu je organizirana izložba slika o saobraćajnim nesrećama, koja snažno ukazuje i vozačima i pješacima na potrebu pridržavanja saobraćajnih propisa. (m)

## Okus nasilja

FRANCUSKI FILM. REŽIJA: ROBERT HOSSEIN

Pomažući se dostignućima Eisensteina i dobrih tradicija meksikanske kinematografije, u prvom redu majstora kamere Miguela Figueroa, Robert Hossein je pokušao da napravi film koji će se stilski što više približiti velikim uzorima. Impresivnost u svom djelu on nastoji da postigne najviše vizuelnim ekspresijama, te je upadno inzistiranje za do krajnosti smišljenom i produdiranom kompozicijom kadrova kao prajezikom filmskog izražaja. Između ostalog, njegova lica najviše govore svojim izrazom i kamera se zato na njima dugo zadržava. Otuda oskudnost u njegovoj tekstualnoj komponenti, po čemu je ovaj film apsolutno antiliteraran. Da postignuta impresivnost nije uvijek dovoljno snažna, krivo je baš pretjerano inzistiranje na vizuelnom, što kod gledalaca izaziva osjećaj proračunatosti i namještenosti, te tako umanjuje intenzitet doživljaja, pa čak stvara i utisak mjestimične rastegnutosti.

## Ponoćna revija

ZAPADNONJEMAČKI FILM. REŽIJA: GOTTFRIED KOLNETZ

Iz čitavog filma bi se možda moglo izvući par revijskih tačaka, koje nisu sasvim loše, a sve ostalo bi se moglo bez ikakve štete izbaciti. Od toga bi zapravo gledalac imao korist, jer bi



tako bio pošteđen gotovo dvosatnog maltretiranja. Fabula je toliko neinteresantna, da se čovjek niti ne potruži da poveže niti radnje i dozna o čemu se zapravo radi, a glumci se na ekranu vrte kao muhe bez glave, antipatični i nesposobni. Zahtjevi gledalaca filmova ovakvog žanra u pogledu njihovih nerevijskih komponenta nisu doduše veliki, ali ne opet toliko maleni da im se može servirati ovakva glupost.

## Operacija „Kobra“

SOVJETSKI FILM. REŽIJA: D. VASILJEV

Ovaj film je napravljen zaista diletantski. Ne udovoljava najosnovnije zahtjeve svog žanra. Prije svega, gledalac se čitavo vrijeme pita prema čemu je uopće špijunska djelatnost neprijatelja. Valjda je to i za njega trebala da ostane tajna. Zatim, neprijatelj je toliko nepoznat i pasivan da je nemoguće aktivizirati pažnju gledalaca, a još manje ih i osjećajno angažirati. O tempu da i ne govorimo. Radnja se iscrpljuje u nekakvim jednostranim kombinacijama, bez akcija i protuakcija, bez ičega što bi nas moglo imalo potresti. Sve je i previše naivno i providno namješteno, kako bi se istakla superiornost jednih i glupost drugih. Sovjetskom filmu doduše fali tradicije u ovom žanru, ali znamo da raspolazu sa scenarijima, režiserima i glumcima koji su u stanju da naprave nešto daleko bolje od ovog.




Studenti i profesori Pedagoške akademije

# Postoje svi uslovi za normalan rad

Prva visokoškolska ustanova u našem gradu, Pedagoška akademija, završava drugu godinu svog rada. Rezultati su, čini se, veoma dobri. O tome, uostalom, govori i podatak da je ta za ovaj kraj veoma značajna školska institucija ove godine ispratila i svoje prve absolvente. Zbog toga je, da se tako izrazimo, ova druga godišnja skupština Pedagoške akademije u Šibeniku ujedno i prvi radni bilans, koji je, eto, urodio i prvim radnim uspjesima. O tome je i bilo najviše govora na tom radnom dogovoru studenata i nastavnika šibenske Pedagoške akademije što je održan prošlih dana. U tom smislu je i svoj izvještaj podnio prof. Ante Supuk, direktor Akademije.

Na skupštini je istaknuto da je broj studenata sasvim zadovoljavajući, da je interes



kod mladih ljudi za školovanje na Pedagoškoj akademiji znatan i da je to najbolja, ili bar jedna od najboljih garancija da će ta ustanova izvršiti dužnost što je pred nju postavljena osnivanjem — stvaranje stručnog kadra za škole na šibenskom području.

Danas Akademija, rečeno je, posjeduje dobro snabdjeven pedagoškodidaktički praktikum, dobro opremljeni fizički kabinet, te knjižnicu s bogatim fondom, kao i malu čitaonicu. Pored toga Pedagoška akademija raspolaže gotovo svim najnužnijim rekvizitivima za fizičku kulturu, te posebne radne kabinete za šefove katedara i nastavno osoblje.

Kada je bila riječ o učenju studenata i polaganju ispita istaknuto je da su uglavnom svi studenti shvatili važnost studiju svojih predmeta, i da su neki postigli veoma zapažene uspjehe. Tom prilikom istaknuto su i pojedini studenti koji su napisali najbolje seminarske radove, koji su se istakli na praktičnom radu i praksi i koji su dali najbolje ispitne rezultate.

Najbolje seminarske radnje napisali su slijedeći studenti: Blaženka Alfirev, Dušan Campar, Katica Grbelja, Romano Meštrović, Ivanka Miletić, Đuro Muždalo, Frano Tesoloto, Mirko Vrcelj i Ivana Zagorac.

U praktičnom radu u Vježbaonici i na praksi isticali su se ovi studenti: Đurđica Andabaka, Petar Andabaka, Lidija Aralica, Ankica Baranović, Marija Bašić, Emica Bego, Slobodan Bjegović, Mirjam Belamarić, Snježana Carić, Matilda Gracin, Katica Grbelja, Ljubica Jelavić, Iva Lošić, Stanka Ketini, Radojka Knežević, Ljubica Krstanović, Nikola Samardžija, Josip Šimičević, Mile Štimac i Frane Tesoloto.

Na dosadašnjim ispitima najbolji su uspjeh pokazali: Marija Bašić, Angelina Bajevski, Dušan Campar, Magdalena Čip, Nadežda Erak, Nevenka Erak, Matilda Gracin, Vera

kabinet nastavnim sredstvima i skupocjenim aparatima. Međutim, za još bolji rad trebalo bi pravovremeno osigurati dobrog i stalnog mentora u Vježbaonici, i to posebno za matematiku, a posebno za fiziku.

I katedra za fizičku kulturu postigla je lijepe rezultate, a rad će se još više unaprijediti dopunom manjeg broja sprava i rekvizita, osiguranjem materijalnih sredstava za logorovanje i skijanje, kao i pravovremenim osiguranjem kvalificiranog mentora na Vježbaonici.

U proteklom periodu, nema sumnje, Pedagoška akademija postigla je vrijedne uspjehe. Uz ostalo, započelo je pripremo izdavanje skripata (Osnovni problemi filozofije etike, srednjovjekovna književnost, dijelovi fonetike, psihomarksizma, Osnovni problemi logija). Pored toga formirana je centralna knjižnica sa čitaonicom, koja posjeduje brojne naše časopise i nekoliko stranih, redigiran je Statut, formiran Skolsko pedagoški centar, počeo je rad na usavršavanju nastavnika, izdani su i ove godine Pedagoški prilozi itd.

Rekosmo već, da je Pedagoška akademija u Šibeniku ove godine pozdravila svoje prve redovne absolvente (njih je gotovo dvadeset). Na godišnjoj skupštini Akademije, njima



Direktor Pedagoške akademije Ante Supuk čita izvještaj

Katedra za engleski jezik nabavila je vrlo bogatu literaturu za studij engleskog jezika, ali je za unapređenje rada prijeko potrebno na vrijeme riješiti problem mentora engleskog jezika.

Katedra za historiju i geografiju zabilježila je uspjeh i s time što je velik broj studenata dao potrebne ispite, a velik je uspjeh i nabavka stručne literature, koje je do sada bilo vrlo malo.

Katedra za matematiku i fiziku popunila je knjižnicu stručnom literaturom iz matematike, a isto tako fizikalni

## Godišnja skupština Pedagoške akademije

slijedećim riječima: »Vama će biti povjerene generacije, i te mališane smatrajte svojom djecom, cijenite u njima sebe i volite ih kao svoju djecu, da ih ne biste zanemarili kao tuđu, da im ne biste nanosili nepopravljive gubitke, da ih ne biste osakatali za cio život. Naši su propusti nekažnjivi, pa i ne tako vidljivi, a vi, drugovi absolventi, smatrajte ih kažnjivim, i uvijek kao prosvjetni radnici zadržite u sebi nepopustljivo to maksimalno što treba da vas krasi. Budite radnici u radu ne s učenicima koji uče, nego prvenstveno s mladim radnicima koji treba da rade. Budite u takvom radu i dobri i strogi, popustljivi i nepopustljivi, s pohvalom i kaznom, ali uvijek puni brige, ljubavi i simpatije za svoje učenike.«

Tako je završila druga godišnja skupština Pedagoške akademije. A sada su na redu ispiti u lipanjskom roku.

(B)

## SURADNJA IZMEĐU UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KNINA I BEOGRADA

Djeca sa Palilule, učenici osnovne škole »Starina Novak« i učenici Osnovne škole u Kninu, postali su prisni prijatelji. Od prošle jeseni do sada mali Beograđani dva puta su primili u goste svoje drugove iz Knina, a mali Kninjani učenike škole »Starina Novak«, nedavno o prvomajskim praznicima.

Djeca kninske i beogradske škole zblížila su se prvi put prošle jeseni, kada su mali Kninjani, prilikom proslave 20. godišnjice Saveza pionira, bili gosti učenika škole »Starina Novak«. Za vrijeme prvomajskih praznika djeca sa Palilule uzvratila su posjetu svojim vršnjacima u Kninu. Tom prilikom učenici iz Knina organizirali su izlet svojim gostima do Šibenika i Vodica. Pokazali su im Oklaj, Drniš, Roški slap, Vojovac, Skradin i slapove Krke, kulturne i historijske znamenitosti Šibenika. Beogradski učenici za vrijeme svog boravka u Kninu posjetili su Tvornicu vijaka, kninsku tvrđavu, vodoпад Krčića i izvor Krke.

Povodom proslave Dana mladosti mali Beograđani ponovno su pozvali u goste svoje drugove iz Knina. Tom prilikom su im omogućili da prisustvuju završnoj priredbi na stadionu JNA, da vide aerodrom na Surčinu i da poznaju aktivnost beogradske djece, koja su tih dana crtala i na pločnicima našeg glavnog grada. (m)

## PODOBOR MATICE HRVATSKE IZDAJE PRVU EDICIJU

Pododbor Matice hrvatske u Šibeniku izdat će u ovoj godini nekoliko knjiga. Kao prva edicija najavljena je zbirka proze naših sugrađana Bilušića, Bajice, Brešana, Jaramaza i drugih. Ako do realizacije te zamisli dođe, a nema razloga sumnjati u to, onda će naši građani s pravom moći pozdraviti nove inicijative izdavačke djelatnosti u Šibeniku. Ti vrijedni naponi naići će ne samo na priznanje, već i na odgovarajuću materijalnu pomoć.


## U susret izborima za Saveznu skupštinu i Sabor

# Što su naša poduzeća izgradila u inostranstvu

Od 1952. godine kada se prvi put pajavila u inostranstvu sa svojim investicionim radovima, naša zemlja stekla je glas solidnog poslovnog partnera kome se mogu povjeriti veliki objekti kapitalne izgradnje. Te godine našim stručnjacima i radnicima bila je u Turskoj povjerena izgradnja radničkih stanova, tvorničkih hala, javnih zgrada i sajmišta. Poslije toga nizali su se redom objekti u Siriji, Iraku, Burmi, Libanu, Etiopiji, Sudanu. Područje Afrike i Azije, koje se polako diže iz svoje vjekovne kolonijalne zaostalosti, učešćem i naših poduzeća postaje ogromno radilište na kome se grade pomorske luke, električne centrale, tvornice, vrše bušenja i ispitivanja zemljišta, jednom riječju obavljaju svi oni radovi koji su potrebni za napredak zemalja koje se nalaze u razvoju. A baš na tim radovima angažirana su renomirana jugoslavenska poduzeća.

Sjetimo se samo pomorske luke Latakija u Siriji čija je izgradnja, godine 1953. bila povjerena građevinskom poduzeću »Pomgrad« iz Splita. Svi

duzeća uživaju veliki renome pa se može očekivati da će biti angažirana na niz objekata koji će se podići u okviru ekonomskog podizanja zemlje




Transformatori »Rade Končara« odlaze u Indiju, Nepal, Togo i mnoge druge afričke i azijske zemlje

skupa, i stručnjaci i radnici, morali su da ulože mnogo iskustva, znanja i napora kako bi na ovakvom prvom velikom poslu položili ispit. I zaista, poslije nekoliko godina izgradnje, u Latakiji je na svečan način otvorena nova luka, sa lukobranom od oko 1500 metara, i tom prilikom odatu priznanje Jugoslavenima. To je istovremeno bila legitimacija da se dobiju radovi i na manjoj luci Minet-el-Beidi, a zatim i na luci Tartus. Sirija je zemlja gdje su se naša poduzeća afirmirala i na drugim radovima, prvenstveno na kopanju bunara u pustinjskim predjelima, na uređivanju močvara i izgradnji kanala za uređenje sliva rijeke Oronte.

Nekoliko značajnih investicionih radova izvodila su naša poduzeća u Indiji. Tu je u prvom redu izgradnja jednog gasovoda u dužini od 200 kilometara kao i jedne termoelektrane. Na ovim radovima bila su angažirana poduzeća »Ivo Lola Ribar«, »Dragoslav Đorđević-Goša«, »Rade Končar«, »Jugoturbina«, željezara iz Sisaka i još nekoliko kooperanata. U Pakistanu, prvom indijskom susjedu, naša poduzeća opremila su dvije hidrocentrale i istovremeno nadzorne radove nad gradnjom ovih centrala. To je bio povod da se našim proizvođačima povjere i drugi radovi u ovoj zemlji, kao što su istraživačko-sondajni radovi na brani rijeke Mangla, zatim projektiranje i izvođenje geoloških radova, ispitivanje vodnih snaga i sl.

U Pakistanu jugoslavenska po-



Postrojenja zagrebačkog »Geoistraživanja« na injektiranju Asuanske brane u UAR

grade bila je povjerena Jugoslavenima. Počelo je još 1956. godine kada je »Energo-projekt« izradio projekt hidroelektrane na rijeci Če Cang, pa su se nizali radovi na melioracionim poljima kako bi Burma obezbijedila što više plodnog zemljišta za uzgoj pirinča, jednog od najvažnijih proizvoda za ishranu stanovništva i izvoz. Melioracioni radovi do-

prinijeli su da druga pirinčana žetva daje gotovo istu količinu kao i prva. Naša poduzeća učestvovala su i u izgradnji većeg broja ljuštionica za pirinač.

Nekoliko najviših nagrada dobila su naša poduzeća prilikom konkursa za izgradnju tvornica i javnih objekata u Libanu, a samim tim i izvođenje radova. Naročito se ističe, između ostalih, učešće jugoslavenskih graditelja u podizanju brane Karaun, zatim izgradnja dalekovoda, jedne centrale, nadzor nad gradnjom tunela za hidrocentralu Blauza itd. Za obavljene radove naša poduzeća dobila su priznanje od najviših državnih predstavnika. Irak je zemlja gdje se je također afirmirali jugoslavenski graditelji. I ovom prilikom renome naših proizvođača potvrdili su graditelji jedne brane, odnosno hidrocentrale.

Veliki poslovi povjereni su našim firmama u Ujedinjenoj Arapskoj Republici i Etiopiji. Ova poslovna saradnja odvija se u okviru već sklopljenih aranžmana za pružanje tehničke pomoći i naučnih dostignuća. Naši stručnjaci rukovode radovima na eksploataciji nafte u UAR i rade na regulaciji delte Nila. U Etiopiji jugoslavenska poduzeća podigla su nekoliko objekata kapitalne izgradnje, a u Sudanu tvornicu lakih metalnih konstrukcija, tvornicu koža i sada izvođe geološko-rudarska istraživanja.

Svojim učešćem u investicionim radovima zemalja koje su do nedavno bile pod kolonijalnim ropstvom, Jugoslavija nastoji da one što prije postanu ekonomski razvijene zemlje, kako bi stale u red ravnopravnih saradnika u međunarodnoj podjeli rada.

B. P.



Vitomir Gradiška

# NOB 1943.

23

5. lipnja:

Jedan izviđački voz, dolazeći iz Splita, upao je u partizansku zasjedu kod Suhog Doca. Tom prilikom ubijen je jedan talijanski vojnik iz pratnje i jedan domobran, dok su ranjena tri Talijana i dva domobrana.

— Na okuci ceste od Šibenika prema Splitu, ispod Sišarića kuća u Donjem Polju, od eksplozije jedne mine zapalio se kamion iz pratnje automobila Split — Zadar. Ranjena su dva talijanska vojnika i jedan narednik.

Jedan kamion koji je vozio karabinijere iz Šibenika kod brda Trtra naišao je na postavljenu minu, koja je pod njim eksplodirala. Kamion je uništen, a nekoliko karabinijeri ranjeno, a jedan teško.

— Borci I. bataljona Sjeverodalmatinskog partizanskog odreda, među kojima je bilo dosta boraca iz ranije Primorske čete, željni osvete nad okupatorom za njegova počinjena nedjela nad golourukim narodom ovoga kraja, stigli su na teren Vodica.

5. lipnja:

Grupa od šest partizana sa sektora Primoštena približila se obali blizu Rogoznice gdje se nalazio jedan talijanski hidroavion. Vatrom iz pušaka i puškomitraljeza, hidroavion je onespoboljen za poljetanje, a ranjena su četiri člana njegove posade.

— Rodoljub Vice Čoga iz Zatona bio je prijavljen da u svom polju drži sklonište partizanskog materijala. Na tu denunciju Talijani i banda odveli su Čogu da im pakaze to sklonište. Videći se u teškoj situaciji Čoga je pokušao da se spasi, ali ga je neprijatelj na bijegu ubio.

— Na željezničkoj pruzi Vrpolje — Perko vič Šibenski partizanski odred napao je talijansku karaulu br. 1. Ubijeno je 10 talijanskih vojnika, a 1 ranjen. Intervencija jačih talijanskih snaga iz Vrpolje i Perkovića uslijedila je tek kad se razdralo, i kad su partizani već odmakli sa zaplijenjenih 10 pušaka i jednim puškomitraljezom.

— Uzduž željezničke pruge Perković — Unešić u toku noći bačeno je 30 telegrafskih stupova, a žica pokidana.

7. lipnja:

Borci I. bataljona Sjeverodalmatinskog partizanskog odreda koji su logorovali u predjelu Duge poviše Vodica, pokušali su da izazovu antikomunističku bandu iz Čiste Male U tu svrhu uputili su jednu patrolu u polje ispod Grabovaca, koji je grabovačkom glavaru Kendeš Krste talijanskom špijunu odvela sa livade dva vola. To je bilo oko 9 sati. Već oko podne došla je intervencija od Talijana i bandita iz Čiste Male, koje je doveo oštećen glavaru. Jurišen na bndu kroz grabovačko polje i obuhvatnim manevrom partizani su natjerali u bijeg neprijatelja i gonili ga do večeri. Poginuo je komandant čičanske bande fašistički poručnik Vukašina Antonio, rodom iz Zadra i tri karabinijera, a banda je imala dva mrtva i tri zarobljena. Ova pobjeda nije bila jeltina, jer su partizani imali jednog teško ranjenog i tri mrtva druga, među kojima je bio i vodnik Gušte Barbin iz Vodica. Partizani su zaplijenili 8 pušaka, 2 strojnice, 2 pištolja i dosta municije, ao i nekoliko ručnih bombi.

Poslije akcije I. bataljon je krenuo prema Petrovu Stanu u Kozari, gdje je logorovao jedan dan. Tu mu se pridružilo nekoliko boraca iz ranijeg sastava i terenski radnici NOP-a sektora Vodice, koji su dali podatke o kretanju neprijatelja na području Vodica.

8. lipnja:

Partizani su na Pokrovniku onespobili talijanski pomoćni aerodrom iskopavši mnogo dubokih jama, a podigli su i velik broj kamenih prekreta. Na tu akciju partizana odmah je uslijedila racija neprijatelja, ali bez rezultata.

— Kod Vrpolja je došlo do sukoba između jedne talijanske patrole i partizana koji su se sreli na željezničkoj pruzi. Objee su se strane povukle bez gubitaka.

— U toku noći u Šibeniku je napadnut pištoľem talijanski poručnik Romei Iginio, koji je bio ranjen. Potjera za atentatorom nije uspjela.

— U toku noći izvršen je prepad jedinica Kninskog sektora na talijanski garnizon u Mokrom polju, ali bez rezultata.

9. lipnja:

Svrha boravka snaga I. bataljona SDPO-a na vodičkom terenu bila je između ostalog da se upravo na tom terenu izvrši jedna jača oružana akcija na neprijatelja. Kako o kretanju neprijatelja nije bilo tačnih informacija, komandant Ivas je svojih stotinjak boraca u toku noći doveo pred same Vodice kod kapele sv. Josipa. Berci su se odmarali, dok je komandno osoblje izviđalo teren, a isto tako su bile postavljene izvidne na brdu Leč. Upravo to jutro po prvi put na-

kon više mjeseci okupator je pustio u volje Vodičane. Oko 8 sati javlja izvidnica o pokretu jedne kolone iz Vodica u pravcu Šibenika. Nareden je neopažen pokret partizana u istom pravcu.

Stigavši u predio Krpeljivca na Srimi neprijateljska kolona se zaustavila. Sačinjavali su je pripadnici antikomunističke bande stacionirane u Vodicama, rijetki Talijani i grupa ranika, koja je popravljala srušenu telegrafsku liniju. Neprijatelj je postavio brojna osiguranja. U međuvremenu partizani su vršili obunvarni manevar i neprimijećeno se dovukli u neposrednu blizinu neprijatelja na koga je otvorena znažna vatra. Neprijatelj je pokušao da se probije u pravcu Vodica ali je i taj prostor zatvorila grupa partizana na čelu sa komandantom Ivasom. Neprijatelj se našao u obruču i bio je primoran da kapitulira.

Za vrijeme borbe banda je davala žestok otpor. Poginulo je 16 bandita i jedan talijanski vodnik, dok je 27 bandita zarobljen. Uništenju je pukim slučajem izbjegla jedna desetica Talijana na čelu s poručnikom, koji su se za vrijeme borbe nalazili na razgledavanju ruševina Srime, kamo ih je odveo izdajnik Viktor Vlahov. U ruke partizana palo je cjelokupno naoružanje uništene antikomunističke bande iz Vodica, regrutirane izvjesnim dijelom iz skrajske općine.

Ova akcija je zadala veliki strah Talijanima, koji se nisu usudili doći na poprište borbe na Srimi i pokupiti svoje mrtve sve do nedjelje 13. lipnja.

Po završenju akcije u predjelu Sabin je vršeno saslušanje zarobljenika i suđenje. Tom prilikom bilo je strijeljano 18 bandita, za koje se utvrdilo da su počinitelji teških zločina nad našim narodom pod vodstvom okupatora. Osmoricu bandita, čije puške u ovoj akciji nisu pucale protiv partizana, bili su pušteni kućam uz uvjet da više ne stupaju u bandu. S partizanima je tada dobrovoljno ostao silom mobiliziran od Talijana Joso Sladić iz Sonkovića.

U ovoj akciji je sudjelovao sa borcima I. bataljona i drug Bergam Gašpar, sekretar Gradskog komiteta KPH Šibenik, koji je netom iz grada izbjegao. Tom prilikom je komandant Ivas preko njega uputio poruku Oblasnom komitetu za Dalmaciju za povratak na teren Sjeverne Dalmacije II. bataljona SDPO-a, koji se nalazio negdje na sektoru Srednje Dalmacije.

Povodom ove partizanske akcije čuli su se u redovima samih Talijana vrlo nepovoljni komentari. Tako je sekretar fašističke organizacije u Šibeniku kazao da otkad jer iz Šibenika otišla divizija »Eugenio Savoia« (krajem svibnja 43). Šibenski nije u stanju poslati vani niti 100 vojnika, pa je on jako zabrinut zbog ovakve situacije. »Zbog slabosti garnizona, veliki on, nebi bilo nikakovo čudo da su partizani zauzeli same Vodice, a pogotovo Tribunj...«

— U Rapinim boričima, između Mandaline i Zablaca, strijeljano je 39 taoca dovedenih iz koncentracionog logora sa Molata. Među njima bilo je 16 Biličana, 11 Šibenčana, 3 Zatonjana, 3 Dubravljana, 2 Primoštenca, 2 sa Konjevratima, i iz Rasline i 1 iz Danila.

Strijeljanje ovih rodoljuba izvršeno je za osvete zbog pogibije 10 talijanskih vojnika na pruzi između Vrpolja i Perkovića 6. lipnja.

Između strijeljanih nalazio se jedan član Partije koji je, tom prilikom, klicao Titu, Partiji i slobodi, dok su ostali protestirali i psovali Talijane. Leševi strijeljanih ostali su na zemlji cijelu noć, a pokopani su tek sutradan oko 10 sati. U međuvremenu su mnogi rodoljubi iz Šibenika dolazili na mjesto strijeljanja, ne bi li među žrtvama prepoznali koga svoga.

10. lipnja:

Borci I. bataljona SDPO-a poslije izvršene akcije na Srimi, u zoni Šabim izvršili su prenaoružanje. Kada su svi borci imali mauzerke, zaplijenjene od potučene bande. Potom je izvršen pokret bataljona na pravcu Ravnih Kotara.

Federalni sekretar fašističke organizacije za Dalmaciju Paolo Kvarantotto moli komandanta divizije »Zara« generala Vialu da ne vrši represalije nad stanovništvom zone Vodica, budući da ta akcija nije izvršena uz učešće naroda, nego od partizana koji su došli iz Like... Na kraju on podvlači da se partizanima treba frontalno suprostaviti...«

11. lipnja:

Prvi bataljon SDPO-a prebacio se na sektor Jagodnje gdje je predano, a navečer se prebacio u Donji Karin u namjeri da u samostanu likvidira karabinijere. Međutim su se partizani na licu mjesta uvjerali da nisu u stanju polučiti uspjeh, pa su se prebacili u Gornji Karin.

(Nastavit će se)

# gradske vijesti

## KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premijera američkog filma — SERIFOV SIN — (do 9. VI)

Premijera švedskog filma — ZENE ČEKAJU — (od 10 do 12. VI)

»20. APRILA«: premijera sovjetskog filma — OPERACIJA KOBRA — (do 6. VI)

Premijera francuskog filma — SUDBINE — (od 7. do 11. VI)

## MATIČNI URED

### ROĐENI

Sanja, dra Marka i Ratslave Konjevoda; Vladimir, Jovana i Višnje Bjelića; Dušanka, Jure i Ane Marinov; Dario, Mirke i Tonke Relje; Elina, Maria i Slavke Kursar; Ljilja, Sime i Anđe Verović; Zeljko, Ive i Milene Marčina; Lidija, Krste i Draginje Kronja; Anđelko, Mate i Ane Pačić; Dražen, Ante i Zorke Erceg; Milan, Marka i Zvezdane Cukrov; Ksenija, Mije i Stane Peran; Nediljko, Josipa i Mire Skočić; Desimirka, Franje i Božice Bilić; Svjetlana, Ante i Marije Grubelić; Zeljko, Ante i Vinke Bilić; Dragan, Todora i Marije Damjanić; Erika, Marcela i Zdravke Franulović; Jadranka, Branka i Ružice Milović; Jadran, Branka i Ružice Milović; Siniša, Vlade i Mladenke Grubišić i Zorica, Sime i Mirjana Gašpić.

### VJENCANI

Radović Milovan, šofer — Zivković Sima, radnica; Solak Đuro, zidar — Pavković Zorka, radnica; Zivković Viktor, mehaničar — Mrša Matija, domaćica i Relja Ljubo, radnik — Rončević Darinka, domaćica.

### UMRLI

Cipitelo Jagoda, Milanova, stara 6 mjeseci i Halilović Murat pok. Muje, star 23 godine.

### ZAHVALA

U nemogućnosti da se svima lično zahvalim, ovim putem izražavam veliko hvala svojim dragim učenicima, kolegama i radnoj organizaciji na pažnji koju su mi ukazali u povodu 30 godina neprekidnog rada u šibenskoj gimnaziji.

Profesor Stjepan Bošković

### MALI OGLASNIK

PRODAJE se obiteljska kuća u centru Sibenika. Za informacije obratiti se: Ana Sarić, Sibenik, Trg Zavorovica 2.

TRAŽE se dvije manje prostoriće (uz upotrebu kuhinje) od 1. srpnja 1963. Ostalo po dogovoru. Obratiti se u upravni lista.

### JAVNA LICITACIJA

TRGOVAČKO PODUZEĆE »MESOPROMET« - ŠIBENIK

Prodaje putem javne licitacije jedan rashodovani rabljeni kamion marke »IF«, nosivosti 5 tona, pogon na plinsko ulje.

Početna cijena je 699.000 dinara.

II licitacija održat će se dana 8. VI ove godine u 9 sati u kancelariji poduzeća.

Vozilo se može pogledati svakog dana u skladištu poduzeća na »Križu«.

Pravo na licitaciju imaju ustanove, privredne i društvene organizacije i privatne osobe.

### OBAVIJEST

Obavještavaju se svi šibenski »1923 godišti« da prisustvuju sastanku radi dogovora o proslavi, koji će se održati dana 10. VI u 18 sati u društvenoj sali željezničke stanice.

Inicijativni odbor



Sa jednog koncerta RKUD »Kolo«

# KONCERTI „KOLA“

U čast izbora koji se održavaju 16. o. m. RKUD »Kolo« priredit će nekoliko koncerata za radnike šibenskih tvornica.

## Novo autobusne linije

Počam od 1. lipnja ove godine šibensko poduzeće »Autotransport« uspostavilo je još tri nove stalne autobusne linije, i to na relaciji Split — Rijeka, Split — Zadar i Sibenik — Drvar. Dosadašnja pruga Sibenik — Split s polaskom iz Sibenika u 12.30 sati ukinuta je. Na relaciji Split — Rijeka autobusi polaze iz Splita u 11, a stižu u Rijeku u 20 sati. U povratku iz Rijeke polaze u 6.30, a stižu u Split u 15.30 sati. Na novoj pruzi Split — Zadar vozila polaze iz Splita u 19, a stižu u Zadar u 22.45 sati, dok su povratku polaze iz Zadra u 9, a stižu u Split u 13.30 sati. Uspostavlja njem nove linije između Sibenika i Drvara, ovaj dio Dalmacije bit će svakodnevno povezan i sa jednim dijelom Bosne. Tako će autobusi iz Sibenika polaziti u 13, a iz Drvara u 4.15 sati. Autobusi će na toj liniji doći Knin i Bosansko Grahovo. U toku ovog i sljedećeg mjeseca uspostavit će se i linije pruge koje će povezivati Sibenik sa Zagrebom, Ljubljanom i Beogradom.

## Cijene na tržnici i ribarnici

U posljednje vrijeme gradska tržnica i ribarnica bile su snabdjevene većim količinama poljoprivrednih artikala i ribe. Cijene su se kretale ovako: mladi krumpir 80, kupus 40, salata 40, crveni luk 100, grašak 80, orah 190—210, rajčice 200, krastavci 200, limun 260, trešnje 100, jaja 30 dinara komad.

Iako su na ribarnicu dovezene znatnije količine ribe, ipak su cijene bile dosta visoke. Jegulje su prodavane 700 dinara, ugor 600, salpa 600, hobotnica 130, sipa 400, trljje 700, cipli 500, arbuni 600, struni 120, lokarde 260, bukva 90, gavuni 100, srdela 200, itd.

## Još jedan školski objekt

Na posljednjoj sjednici Savjeta za prosvjetu općine Sibenik rješavano je nekoliko pitanja, koji se odnose na početak nove školske godine. Između ostalog zaključeno je, da se u toku ovog mjeseca izvrši upis učenika u prve razrede osnovnih škola, u koje će se upisati sva djeca rođena u 1956. godini, kao i ona koja su rođena u prvoj polovici 1957. ukoliko se nakon liječničkog pregleda ustanovi da su tjelesno i duševno razvijena. Nadalje je donesen zaključak o korištenju novog školskog objekta na Baldekinu, koji će biti dovršen u toku mjeseca rujna ove godine. Predloženo je da ova zgrada posluži za potrebe V osnovne škole u popodnevnom satima, dok će izjutra djelovati učiteljska i pedagoška gimnazija sa svim svojim odje-

U srijedu 5. o. m. mješoviti zbor »Kola« u zajednici s orkestrom Doma JNA nastupit će između 12 i 14 sati u tvornici elektroda i ferolegura, a u subotu 8. o. m. u tvornici lakih metala »Boris Kidrič«. U izvođenju programa pored vokalnog zbora i orkestra Doma JNA, učestvovat će oktet sa mandolinama i gitarama, te posebna grupa gitarista. Na ovim koncertima izvest će se po prvi put završno kolo iz

»Ere s onoga svijeta« J. Gotca.

Drugog tjedna predviđa se sličan nastup i u tvornici glinice i aluminija u Lozovcu.

Ovom prilikom pohvalno je istaći inicijativu od strane radnih kolektiva, što su u vrijeme predizborne aktivnosti omogućili svojim članovima da u svojim halama slušaju koncert renomiranog zbora pod ravnanjem Nikole Bašića.

# Porast saobraćajnih nesreća


Usporedo s povećanjem broja motornih vozila, u posljednje vrijeme raste i broj saobraćajnih nezgoda. Istovremeno i broj usmrćenih i povrijeđenih također je sve veći. Da bismo najbolje vidjeli kako su se kretale saobraćajne nesreće u prošloj godini i u nekoliko prvih mjeseci ove godine, pogledajmo u statističke podatke Sekretarijata unutrašnjih poslova.

U toku 1962. godine na području šibenske komunne bilo je 114 raznih saobraćajnih nezgoda. U njima je ukupno 10 osoba izgubilo živote, 53 su povrijeđena, a materijalna šteta počinjena u svim nesrećama premašuje sumu od 20 milijuna dinara. Od 10 poginulih, četvorica su vozači motorkotača, 2 pješaka, 2 vozača osobnih kola, 1 vozač zaprežnih kola i jedan traktorista. Najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava se na području koje je naseljeno, a manje ih je na otvorenim putevima. Tako je u prošloj godini u naseljenim predjelima bila 61 nesreća, a na otvorenim saobraćajnicama 53.

Vrlo je interesantno pogledati kako se kreće broj saobraćajnih nezgoda po mjesecima u toku godine. Eto tog pregleda: januar 10, februar 8, mart 4, april 17, maj 4, juni 10, juli 21, august 15, septembar 9, oktobar 5, novembar 7 i decembar 4. Kako se vidi, broj nesreća je naročito porastao u ljetnim mjesecima, što

je i posve razumljivo s obzirom na frekvenciju saobraćaja u jeku turističke sezone. U januaru je također bilo prilično nezgoda, ali pretežno zbog poledice. I po karakteru posljedica najteže se nesreće dešavaju u ljetnim mjesecima. Od onih 10 poginulih po jedan je izgubio život u februaru, martu, oktobru i novembru, a po trojica su nastradala u aprilu i julu.

Kod saobraćajnih nezgoda vrlo značajnu ulogu igra i uzrok koji je doveo do nesreće. Prema vjerodostojnim podacima u prošloj godini 10 saobraćajnih nezgoda se desilo zbog prekoračenja dozvoljene brzine, 15 zbog nepažnje i gubitaka kontrole, 7 zbog utjecaja alkohola, 8 zbog nedostatka vozačke kvalifikacije i 5 zbog



U ovom slučaju kriv je vozač autobusa činjenicu da se nalazimo na pragu turističke sezone kada se broj saobraćajnih nezgoda rapidno povećava, neophodno je potrebno naglasiti da će ozbiljnija pažnja i strože kazne za počinitelje izgreda smanjiti broj nezgoda, a na taj način i broj eventualnih žrtava. U usporedbi s prvim kvartalom prošle godine, u ovoj godini broj se nesreća nije povećao, ali su njihove posljedice

# Posjet Jasenovcu

Gradski odbor Udruženja boraca NOR-a Zagreba, sekcija bivših političkih zatvorenika i interniraca u zajednici s istovrsnim organizacijama iz Beograda, Sarajeva, Banja Luke, Sremske Mitrovice i drugih gradova organizira 4. srpnja, na Dan Borca, posjet Jasenovcu kojom prilikom će se, uz polaganje vijenaca na grobove palih drugova, evocirati uspomene na zatočeništvo u Jasenovačkom logoru.

Stoga se pozivaju svi preživjeli internirci - jasenovački logoraši s područja šibenske općine, da se odmah jave Udruženju boraca NOR-a općine Sibenik, kako bi se na vrijeme izvršile pripreme u njihovom sudjelovanju komemorativnoj posjeti Jasenovcu.

## Godišnja konferencija omladine Učiteljske škole

# Vidni rezultati

U četvrtak je u kinu »20 april« održana godišnja konferencija Saveza omladine Učiteljske škole, kojoj je pored učenika i nastavnog kolegija prisustvovao i Drago Putniković, sekretar Općinskog komiteta SO-e Sibenik.

I pored mnogih poteškoća rad omladine u ovoj školi bio je dosta plodan i raznovrstan — konstatirano je odmah na početku izvještaja. Najveća prepreka za još veći intenzitet rada SO u Učiteljskoj školi su prostorije i dvokratno vrijeme. Naime, ova škola radi u zgradama Ferijalnog saveza koje su neprikladne za normalno održavanje nastave, a kamoli za provođenje vanškolske aktivnosti u njima. No, izgleda da će se u idućoj školskoj godini riješiti i ovaj problem.

Pa ipak pored svih poteškoća, organizacija SO ove škole dobila je prelaznu zastavu Općinskog komiteta SO za uspješnu aktivnost na svim poljima.

Ideološko-političkom odgoju članstva pridala se velika važnost. Održana su brojna akuelna predavanja, koja su održavali društveni, kulturni i politički radnici našeg grada. Međutim, pored toga potrebno je ubuduće težiti radu usmjeriti i na zainteresiranost budućih prosvjetnih radnika za rad društvenih i političkih institucija u gradu.

Kao jedan od vidova idejnog uzdizanja uspješno su djelovale i marksističke grupe u kojima je obuhvaćen veliki broj omladine. Kroz rad ovih grupa studiozno je obrađen materijal za VII kongresa SOJ-e, govor druga Tita na Kongresu i referat druga T. Badovinca. Održane su i diskusije članova grupa o problemima koji tište današnji svijet.

Rad društveno-samoupravnih tijela nije u potpunosti zadovoljio što naročito vrijedi za školski odbor. Članovi tog odbora nisu se dovoljno angažirali u rješavanju akutnih problema škole. I rad učeničkih i razrednih zajednica mogao je biti daleko širi i sadržajni.


Budući da fizički odgoj nije zastupljen u školi zbog pomanjkanja nastavnika i prostorija za rad. Velika pažnja poklonjena je SD »Mladi učitelj«. I upravo zahvaljujući podršci nastavnčkog kolektiva i direktora škole, sportsko društvo pokazalo je najveću aktivnost posljednjih nekoliko godina. Također je zadovoljio i rad biološke, matematičke i dramske sekcije, dok se manje osiećala aktivnost literarne i folklorne sekcije.

Iako se organizacija SO Učiteljske škole borila s izvanredno teškim prilikama, rezultati na svim poljima su daleko bolji nego što se to očekivalo.

Na kraju konferencije izabran je novi školski Komitet SO od 15 članova i 3 člana novog Školskog odbora iz redova učenika. (MO)

## OSUĐEN NA ČETIRI I PO GODINE STROGOG ZATVORA

Okružni sud u Sibeniku i kaznio je godine nožem na nekoliko zatvora 25-godišnjeg Draga Štanića p. Ilije, kuhara PZ »Padma« u Kninu, što je 22. veljače 1963. osuđen na 4 godine zatvora zbog krađe tranzistora na štetu jedne osobe. Ovim nemilom događaju prethodila je svađa, jer je navodno oštećenik prijavio izvršenu krađu, pa se okrivljeni stonić zbog toga htio osvetiti na način da je Čoti zadao više udarača nožem. Pri odmjerenju kazne sud je uzeo u obzir oba krivična djela.



Pogled na Visovac

Turizima u susret

# To zaista nisu sitnice

Kalendarski, lipanj nas je uveo u turističku sezonu. To ujedno znači da je za doček turista trebalo sve biti spremno. Istina, ponešto je još uvijek na vrijeme uraditi, ali gro stvari je već sada onakav kakav će nam biti i potkraj rujna kada i posljednji posjetioci uprte prtljag i krenu svojim kućama. Ako ne već sada, tada, čemo se zacjelio zapitati: hoćemo li ih i iduće godine vidjeti u našem kraju?

Odgovor na to, zapravo, i ne trebamo čekati. On je već tu, on nam se dijelom bar javlja, kao i svake godine, iz onoga što smo uradili da bi to dvoumljenje potpuno odstranili kao iz onoga (zapravo mnogo više) što nam je i ove sezone nekako za dlaku (da li?) izmaklo.

O tome će, ukratko, na ovom mjestu i biti govora. Nastojat ćemo se osvrnuti na neka zapažanja, navest ćemo i neke primjere, videne ili što smo ih čuli. Naoko sitne stvari, a opet nisu takve naravi da bi ih nazvali — sitnicama. Jer, te sitnice zapravo i čine najčešći osnov pitanja koje smo gore već postavili. Kome? Svima, svakako svima nama, ali u prvom redu našim ugostiteljima i turističkim radnicima.

Počet ćemo jednim primjerom. Prije petnaestak dana u hotelu »Krka«. Dva strana posjetioca, Talijana, naručili su kafu. Konobar je bio uslužan, kuhinja brza i dvije naručene kafe našle su se pred njima. Međutim, dva gosta nisu bila zadovoljna. Zapitali su konobara otprilike ovako: Dozvolite, mi smo željeli ekspres kafu, ova to nije? Konobar im je odgovorio da ne poslužuju ekspres kafom jer stroj za to potreban hotel ne posjeduje. Gosti su zahvalili na odgovoru, platili dvije »turske kafe« i bez da su ih dodirnuli napustili restauraciju.

Eto, jedan hotel (a takva je situacija i u »Jadranu«) nema stroj za pravljenje ekspres kafe. Međutim, čini nam se, da je poduzeće to pomalo ipak do sada moglo nabaviti, tim više što ono stoji, koliko nam je poznato, oko 300 tisuća dinara.

Drugi primjer nije baš usko vezan uz temu, ali je po mnogo čemu (možda) karakterističan. Riječ je, naime, o »bobsovim« sladoledima. Pojavu tih »kutija« na šibenskim ulicama gotovo smo jednodušno pozdravili, čak počeli govoriti kako je to i prije tako lijepo trebalo uraditi, kako se to nitko od nas ovdje nije sjetio učiniti. Pa, zbilja, »bobsovi« nisu loša stvar. Oni koji su ih provali vele da su čak i lijepog ukusa.

Međutim, ne dugo, možda

sat-dva, po njihovoj dopremi u naš grad uvidjeli smo (svojim očima) da je to donijelo i neke nedostatke. Radi se, naime, o tome da se nakon konzumacije tih sladoleda papir u koji su oni (veoma higijenski) bili umotani jednostavno baca po ulicama. Pa se tako, svugdje, i na Poljani, i po obali, i po našim ulicama iz sata u sat taloži i nakuplja papir.

No, i domaćem čovjeku, a i posjetiocu našega grada, ti razbacani papirići zacijelo će upasti u oko. A komentar tome zacjelio nije potreban. Jedino je potrebno da se razumijemo: »Čistoća« ne mora i ne smije da uđe u tu kombinaciju naših razgovora.

Kalendarski, rekemos, lipanj nas je uveo u turističku sezonu. Neke sitne (?) stvari kao da govore da do sezone ima još dosta. Da ih sve nabrojimo nije ni potrebno, jer ih opažamo tu, pred svojim očima.

(-ir)

REZULTATI 28. KOLA

Split — Rudar 1:0, Sibenik — Borovo 2:0, Famos — Varteks 3:0, Maribor — Trešnjevka 2:3, Istra — Slavonija 2:2, Lokomotiva — Celik 2:1, BSK — Borac 2:0, Olimpija — Karlovac 1:0.

PAROVI 29. KOLA

Trešnjevka — Famos, Celik — Sibenik, Varteks — Split, Borovo — Istra, Rudar — Olimpija, Borac — Lokomotiva, Karlovac — BSK, Slavonija — Maribor.

TABLICA

Trešnjevka	28	17	4	7	62:35	38
Celik	28	14	8	6	41:29	36
Slavonija	28	13	7	8	45:34	33
Maribor	28	12	10	7	47:30	32
Olimpija	28	10	9	9	42:36	29
Borovo	28	11	6	11	32:32	28
Varteks	28	9	9	10	35:30	27
Lokomotiva	28	10	7	11	46:41	27
Sibenik	28	12	3	13	52:47	27
Famos	28	9	9	10	41:43	27
Split	28	10	6	12	31:42	26
Istra	28	10	6	12	38:57	26
Rudar	28	9	7	12	27:43	25
Borac	28	8	8	12	36:42	24
BSK	28	8	8	12	36:40	24
Karlovac	28	5	9	14	22:41	19

## „SIBENIK“ - „BOROVO“ 2:0 (1:0)

Stadion »R. Končara«. Vrijeme i teren pogodni za igru. Gledalaca 1500. Strijelci: Orošnjak u 38. i Marinić u 80. minuti. Sudac Z. Bajić iz Beograda.

»SIBENIK«: Rančić, Friganović, Iljadica, Zepina, Zaja, Miljević, Marinić, Orošnjak, Nadoveza, Aralica, Rora.

»BOROVO«: Gligorijević, Bajranović, Ostojić, Pakter, Popović I, Marjanović, Gotal, Nanušević, Popović II, Skeledija, Vilhem (Stojanović).

Nedjeljna utakmica ubraja se u red najslabijih, koje je domaća publika vidjela u toku ovogodišnjeg prvenstva. Pa ipak publika je sa zadovoljstvom dočekala kraj susreta, koji je »Sibenik« zaslužio odlučio u svoju korist. S ovom pobjedom domaći tim je zadržao deveto mjesto na tablici i, može se reći, već osigurao ostanak u društvu drugoligaša. Iz preostala dva susreta »Sibeniku« je, s obzirom na položaj na tablici, potrebno osvojiti svega jedan bod. Gotovo cijeli tok utakmice protekao je u dosta slaboj i rastrganoj igri, u kojoj su obe ekipe mnogo griješile u polju i pred vratima. Domaći su ipak imali više zrelih prilika za postizanje zgoditaka, od kojih su iskoristili samo dvije. Za nedjeljnu pobjedu najvišu ocjenu zaslužili su u obrani Zepina i Zaja, a u navaalnom redu Orošnjak. Kod gostiju se sigurnom, ali pretjerano oštrom igrom istakao srednji branič Popović.

Najveći dio oba poluvremena proteka je na sredini terena s naizmjeničnim napadima. Domaći su bili bolji u prvom poluvremenu, dok je odnos snaga u drugom dijelu bio uglavnom izjednačen. U obostrano veoma lošoj igri gotovo i nije bilo momenata koji bi uzbudili gledaoce. Uspjeli smo u bilježnicu zapisati. Tako je 10 min. Nadoveza, nakon jedne akcije cijelog navaalnog reda, bio u krasnoj prilici da zatrese mrežu, ali u tome nije uspio. Tri minute kasnije sličan »podvig« ponovio je Orošnjak. U 25. minuti isti i

Da li će nove mjere ubrzati rješavanje stambenog problema?

# Stanovi za tržište

Kakav je stan potreban »za naše prilike« — luksuzan ili skroman, skup ili jeftin? Odgovor na ovo pitanje još uvijek nije definitivno dat, a mišljenja su veoma podijeljena. Jedni smatraju da treba graditi komfornе stanove o-premljene svim savremenim uređajima, a drugi odlučno stoje na pozicijama: graditi što jeftinije i što više.

Ko je u pravu? Nesumnjivo je da se mogu braniti oba mišljenja i to podjednako »uvjerljivim« argumentima. Stanovi su trajno dobro i zato moraju biti izgrađeni tako da odgovaraju potrebama i kroz deset ili dvadeset godina, kada će životni standard biti daleko viši nego danas. S druge strane, imperativ sadašnjice je — graditi što više, da bi se zadovoljile osnovne potrebe i, bar donekle, ublažio već kronični stambeni problem.

Međutim, izgleda da ova dilema neće više dugo trajati. Pravi odgovor na ovo komplicirano pitanje neće dati nekakav »nadležan« forum, već — zakon ponude i potražnje! O čemu se, zapravo, radi?

### 150.000 STANOVA GODISNJE

Sredinom ili krajem idućeg mjeseca stupit će na snagu naredba Saveznog sekretarijata za financije o odobravanju kredita za izgradnju stanova za tržište. Ona će unijeti u naše građevinarstvo jedan kvalitetno potpuno nov element: podvriće će ga slobodnom djelovanju svih ekonomskih zakona, kojima podliježe poslovanje drugih proizvodnih organizacija. A to, drugim riječima, znači da se više neće moći »nabijati« cijene stanova, već da će svako građevinsko poduzeće biti prinuđeno da i te kako vodi računa o tome da njegov proizvod - stan bude što jeftiniji. Na koji način će se to postići?

Uslov za dobijanje kredita je da građevinsko poduzeće ili drugi proizvođač stanova raspolaže ne samo potrebnom mehanizacijom, nego i iskustvom u stambenoj izgradnji.

Ništa manje nije značajna ni činjenica da je rok za vraćanje kredita relativno kratak, uglavnom godinu dana. Prema tome, neće se tolerirati odugovlačenje gradnje i završnih radova, što je sada najviše utjecalo na poskupljenje građevinskih troškova. I, na kraju proizvođači stanova uzimaju na sebe obavezu da će izgrađene stanove prodati u određenom roku, a ako to ne uspiju onda neće dobiti nove kredite. Da li će ili ne ispuniti ovaj posljednji uslov, u svakom slučaju, najviše zavisi od cijene njihovog »proizvoda«.

Još u fazi priprema ove odluke bilo je postavljeno pitanje — ko će se na tržištu pojavljivati kao »kupač« stanova? Odgovor je: to će, u najvećem broju slučajeva, biti dosadašnji investitori — stambeni fondovi, poduzeća i ustanove. Kupci će biti i privatna lica, ali se ne može računati da će ona moći da bitno utiču na »tržište stanova«. Zato se ističe da se u svim društvenim fondovima mora pooštriti

kirterijum trošenja sredstava za kupovinu stanova. Naime, treba iskorijeniti shvaćanje da je svejedno da li je stan »malo« skuplji ili jeftiniji, jer će samo racionalnim trošenjem društvenih sredstava za kupovinu stanova biti postignut postavljeni cilj: da stambeni fondovi, poduzeća i ustanove postanu regulatori cijena stanova na tržištu.

Naravno, ne može se očekivati da će ova mjera doprinijeti da se odjedanput riješe svi problemi na ovom području. Međutim, njeno pozitivno djelovanje nesumnjivo će dolaziti sve više do izražaja i stanovi će uskoro postati jeftiniji. To će omogućiti da se, istim sredstvima, izgradi veća stambena površina i brže rješava problem nestašice stanova. Zato se s optimizmom može primiti nagovještaj da će uskoro, umjesto 100.000, graditi 150.000 stanova godišnje.

B. S.

### NASTAVLJENA IZGRADNJA GRADSKJE KLAONICE

Građevno poduzeće »Rad« nastavilo je izgradnju gradske klaonice. Radovi na ovom objektu obustavljeni su prije nekoliko mjeseci zbog pomanjkanja financijskih sredstava. Za nastavak radova odobreno je 10 milijuna dinara, pa će se tim sredstvima do kraja ovog ljeta dovršiti zgrada čuvara, staja i ogradni zid.

(M M)

## OBAVIJEST o otvaranju prodavaonice mlijeka

Obavještavaju se građani, da će »Mljekara« iz Zadra u subotu 8. VI 1963. otvoriti svoju prodavaonicu pasteriziranog mlijeka u bocama od 1 litre, jogurta u čašama od 0,25 litre, svih vrsta sireva, maslaca, slatkog i kiselog vrhnja, ostalih mliječnih proizvoda, te kruha i peciva. Prodavaonica se nalazi u Ulici P. Petranovića 3.

»MLJEKARA« - Zadar

### ELEKTRICNO PODUZEĆE, SIBENIK, RASPISUJE

## NATJEČAJ

za prodaju slijedećih osnovnih sredstava:

1. MOTOR »PEUGEOT« 203
  2. RAZNI REZERVNI DIJELOVI VOZILA »PEUGEOT« 203
- Motor i dijelovi mogu se pogledati svakog radnog dana od 6—14 sati u skladištu poduzeća, Sibenik, Vlade Perana b.b.

## OBAVIJEST

Od 1. lipnja 1963. otvorene su stalne autobusne linije na relacijama: Sibenik — Drvar, Rijeka — Split i dvije linije između Splita i Zadra.

Linije će se održavati svakodnevno prema slijedećem voznom redu:

Odlazak	Povratak	Odlazak	Povratak
13.00	Sibenik	6.30	Rijeka
14.30		11.30	Zadar
14.40	Knin	11.45	
15.55		13.25	Sibenik
16.00	B. Grahovo	13.45	
17.10	Drvar	15.30	Split
11.00			
Odlazak	Povratak	Odlazak	Povratak
5.00	Split	19.00	Split
6.45	Sibenik	20.45	Sibenik
7.00		21.00	
8.15	Biograd	22.20	Biograd
8.45	Zadar	22.45	Zadar
14.00			

Prodaja karata vrši se kod »Putnika« - Split, Sibenik i Zadar, te u biljetarnici »Autotransporta« - Sibenik.

»AUTOTRANSPORT« Sibenik

## OBAVIJEST

### NARODNE BANKE — SIBENIK

Ovoj filijali potrebni su odmah slijedeći službenici:

1. 2 REFERENTA ZA ANALIZE
2. 4 FINACIJSKA INSPEKTORA

U slovi:

Za radno mjesto pod br. 1) svršeni ekonomski fakultet. Za radno mjesto pod br. 2) visoka stručna sprema sa najmanje 10—15 godina stručne prakse od toga najmanje 5 godina na kontrolno financijskim poslovima, viša stručna sprema sa najmanje 10—15 godina stručne prakse od toga 8 godina na kontrolno financijskim poslovima i srednja stručna sprema sa najmanje 10 — 15 godina stručne prakse od toga najmanje 10 godina na kontrolno financijskim poslovima.

Plaća prema Privremenopravilniku o raspodjeli sredstava ličnih dohodaka. Stan osiguran za službenike pod 2).

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA SIBENIK